

OC

: XIII° Tieira \ n° 73 :

# Somari

- **songs**

- New Songs from Auvillar

Francès Pic: *Lo ramelet de poèmas ...*

Sarah White: *New Songs from Auvillar*

\_ Paul Blackburn: Carrièra del Taure

- **contes e racontes**

Frederic Vouland: *Barocco Circus*

Juan Farias: *La longa prangièra de papà* (revirat per O. Lamarca)

Bruno Peiras: *Lo Camp de las Sòrs*

- **aquela votz**

Estève Salendres: *Ai tant plorat aquela votz*

Danièla Estèbe Hoursiangou: *Omenatge*

Olivièr Deck: *Ostalet*

- **germanor**

- Ball Rodo**

Pascal comelade, Guillem d'Efak, Jep Gouzy, Eduard Jordà,

Gerard Jacquet, Rafael Vallbona, Ramon Xirau, Joan-Pere

Sunyer

- **crónicas**

- document**

*Gervasius Tiberiensis* per Bernat Manciet

- libres**

per Joan-Pau Creissac, Joan-Frederic Brun, Renat Merle,

Pèire Venzac

- **novèlas**



Joan-Pèir Latappy : erotics





john foglikt&associats

... songs ...

## New Songs from Auvillar

**L**o ramelet de poèmas que seguís espeliguèt al mes de julh passat. Fa ausir la votz d'una poèta americana qu'a passada la vida demest los libres en lengas romanicas. D'efièch, al cap d'estudis a l'Universitat del Michigan, coronadas en 1973 per un Ph.D. de Literatura francesa, Sarah White ensenha, de 1976 a 1999, la lenga e la literatura francesas (e occitanas plan sovent) al *Franklin and Marshall College* de Lancaster (Pennsylvania, USA).

Dins la talvèra de son ensenhamant, revira a l'anglés tèxtes en francés ancian coma *La Vie de Saint Alexis* (Paris, Champion, 1972, en collaboracion amb lo professor Guy R. Mermier) o un estudi del medievista Paul Zumthor, *Speaking of the Middle Ages (Parler du Moyen Âge)* (Lincoln, University of Nebraska Press, 1986).

Sus las piadas d'Ezra Pound e de Paul Blackburn, afo-gada pels trobadors e noirida per las vidas e razos, alestís, ambe-sas collègas Matilda Tomaryn Bruckner e Laurie Shepard, una antologia de las trobairitz titolada *Songs of the Women Troubadours*, editada en 1995 puèi re-editada en 2000 (New York, Garland Publishing inc.).

Acostumada amb la poësia d'oc e d'oïl e poèta èla tanben -las trobairitz (Comtessa de Dia, Na Castelloza, Clara d'Anduza e sas sòrres anonimas) son vengudas sas "mairinas"-, Sarah White publica, en lenga anglesa, dins mantunas revistas literàries nòrd-americanas (*Paris Review*, *Spoon River Poetry Review*, *Poetry New Zealand*, *Poet Lore*, *Hanging Loose*, *Shenandoah*, *New Orleans Review*, *Moon City Review*, *Smartish Pace*, *Saint Elizabeth Street*, *Natural Bridge*).

En julh e agost de 2004, titulara d'una borsa del *Virginia Center for the Creative Arts*, Sarah White demòra a - n - Auvillar (Tarn-e-Garonna), aculhida per la fondacion culturala americana "Le Moulin à nef" establida (d'aquí son nom) dins un barri vièlh, al ras del pòrt. A la fin de son sejorn dins lo vilatge natal de Marcabrun, confessarà: "Garona es devenguda, tal coma l'Hudson, un de mos flumes interiors". Sas passejadas dins Auvillar o suls bòrds de Garona, tant coma l'esmoguda a la vista de l'esculptura del profèta Jemèrias a Moissac -in situ sul portal sud de la glèisa sant Pèire e non pas mai sul papièr glaçat dels libres-, foguèron unes de las sorsas de poèmas-ressons, de poèmas-reclams, las escasenças d'interrogacions etèrnas. E per nautres lo gaug de descobrir una agaitada e una votz singularas que per delà l'ocean nos unís.

francés pic

## Woman Troubadour

*... on mais chan  
e pieitz me vai d'amor.  
(Na Castelloza)*

*The more I sing, the worse  
it goes for me in love.*  
My Friend carried a glove  
beside his skin—  
silk, feminine, a Lady's.

I stole it. He said:  
"You're pardoned  
if you'll sing your song."

Joy spilled into a canzone:  
how I suffered,  
all I'd do to gain  
a small reward. God!  
May it come soon!

He took it in,  
taught the song  
to his Juggler, then,

sent him off  
to one of those estates  
whose Lord is always gone—  
hunting, whoring, warring—  
and the Juggler rattled the gate.

"Come in. Come to my room,"  
the Lady cooed,  
and handed him a lute.

The Juggler stood in the luster  
of the Lady's mirror. A man may sing  
a woman's song by switching  
here and there an end-word—"Oh'  
for 'Ah.'" and vice versa.

Listening,  
the Lady paled,  
pinked, flamed.  
Urgently, she sent for the Juggler's  
employer (my Friend) who came

and garnered the reward.  
Etcetera. The worse it goes  
for me in love, the more I sing.

My name is Alamanda,  
Bietris, Carenza,  
Gormonda, Ysabella.

I won't grow old. In my whole  
life, I'll compose three  
perfect songs and lose them all.  
I'll shrink into a miniature  
red swoop—my gown and hood.

My pen, a centimeter.  
My eye, a dot, period.

### **Jeremiah at Moissac**

A comb has cured  
the beard  
of wrath.

The mouth that used to writhe  
is sealed. On a scroll  
he unfolds, we read  
not a word.

A loop of gown stirs  
his thighs and knees.  
He dances on long toes,  
but he's sad.

The oval eyes  
have seen it all:  
crime, crusade,  
terrible trains.

The sound continues  
to abrade his ear.  
He leans away  
as if mercy

lay behind the stone.

## Two poems, with *Razos*

One summer, a widowed poet traveled to the village of Auvillar in France hoping the ghost of its troubadour, Marcabru, would help her find new songs. But on the third day of climbing steep streets and gazing from various points at the Garonne, she said to herself: "Neither Marcabru nor the limpid light has shown me any songs. Maybe I should return to New York where I have a friend who would console me on days when I don't find poems." Musing as she wandered near the Gendarmerie, she happened on a marker giving the old Roman name of Auvillar, and when she returned to her lodgings, she wrote the following **Vernacular Song:**

The birds of *Alta Villa*  
no longer sing in Latin.  
High over the Garonne,  
a garrison has fallen,

but charming *Auvillar*,  
in dahlias and hydrangeas,  
steps down to the Garonne,  
to a port

that holds no boats,  
only Brits and cats.  
Along the proud Garonne,  
commerce has been given

to autoroutes.  
The waters  
of the green Garonne  
are altered. All things change.

Only my love  
does not, and won't  
until Garonne  
flows up into the mountains.

The last stanza took the poet by surprise, as if she'd found it floating down the river in a bottle. "If that's how I feel about my friend," she thought, "I'd better go home right away! Then again, if I'd been home, I wouldn't have written this. Maybe I should stay and see what else comes down the river."

She stayed, and as there wasn't much to do at night, she and her artist chums liked to walk across the river. The busiest place in Auvillar seemed to be

## The Bridge of Spiders

People used to fish  
on the Garonne,  
but industry has risen  
through the moon-  
light into these girders  
lit by incandescent lamps.

Thousands of leggy workers  
mend and weave their nets  
in time for the hunt.  
Between the aerialists  
and their victims  
affinities exist. Webs

and midges mesh,  
like fishermen and fish,  
continual darts  
of light! Arachnids  
entertain us, though they don't  
mean to. We look through

frail geometries and think  
how handsome the fabric,  
how homely the spiders,  
the tipsy polygons  
not doilies but death-  
traps set in the night.

Next day, we find  
the factory abandoned.  
Filaments, uneaten morsels,  
hang in mid-air. Where  
is everyone? Where  
are they sleeping it off—

the effort, the feast?

"Thousands!" said Mary, when she heard the poem. "There are millions!"

(The chums were taking another walk on the bridge.)

"And they wouldn't be here," said Steve, "if humans hadn't learned how to build a steel structure and light it with electricity ..."

"... attracting bugs that attract spiders," Mary added.

"Where *would* they be?" asked Virginia.

"They wouldn't be anywhere. They only exist—this many, at least—because of us!" was Mary's sobering reply.

Janet changed the subject: "We are all spiders this summer."

"How so?" asked the Poet.

"Didn't you say you were going to stay here and see what comes down the River? That's what spiders do. They spin one structure after another from the stuff in their guts without knowing which ones will catch anything, or what the catch will be."

"Right," said Mary. "It could be a fat moth. It could be some dry leaf blowing by. They can only make patterns they like, and wait to see what happens."

The Poet alluded to the story of Arachne, an over-ambitious artist who became the first spider.

And the chums all thought: "Could that happen to me?"

"Then again," said the Poet, "there's Walt Whitman's Noiseless Spider. I loved that poem when I was a kid, but never thought I'd be standing inside it."

"How does it go?"

"The poet sees A Noiseless, patient spider ... on a little promontory, launching forth filament, filament, filament ... He sees himself:

... in measureless oceans of space,

Ceaselessly musing, venturing, throwing,—seeking the spheres to connect them;

Till the bridge you will need be form'd—till the ductile anchor hold;

Till the gossamer thread you fling catch somewhere, O my Soul.

"That's beautiful," said someone, "but none of these spiders are musing."

"No," said the Poet. "Neither was the spider in the poem, an ordinary arachnid trying to catch some food. She noticed a little spider on the promontory watching her, but didn't know it was Walt Whitman's Soul."

rue du Taur

for Jean Séguy

THE MIRACLE HAS happened .

Here, after long winter, to see

this man

    looking at his town,  
    walking thru the air of it,  
    tho the sun is still pale on the walls  
    but thru the air of spring  
    looking at the sun on the walls

smelling it

head high .

Not a glance at the window of the bookstore  
which has taken 5 minutes of his attention  
each time he has passed it

all winter .

Toulouse, March 1955

### *Carrièra del Taure*

Per Jean Séguy

LO MIRACLE ES estat .  
Aquí, aprèp un ivèrn long, de veire  
    aquest'òme

    agachant sa vila,  
    a pè traucant son aire,  
    e mai lo solelh palliguèsse sus las parets  
    mas en traucant l'aire de la prima  
    agachant lo solelh sus las parets

lo niflant  
cap levat .

Cap de còp d'uèlh a la vitra d'aquesta librariá  
qu'a pres 5 minutats de son atencion  
a cada còp que l'a despassada

tot un ivèrn .

*revirat per Joèla Ginestet*



john foglight&associats

# contes e racontes.

## BAROCCO CIRCUS

**A**quò se debanèt dins lei jorns d'après-guèrra... Dins lo borbolh dau solatz de la patz retrobada... Era un dimenche, e dins la flairor dau clòre e autre sulfogàs, Sant-Auban sus Durença fasiá pauseta... Sus la terrassa de l'ostalariá, sus lo planestèu, Django Reinhart fasiá balèti... Django... Enfin... Son orquestre... Qu'eu, per ara, deleissava sa guitarra, la bòna vielha Macaferrí Selmer, per lo vielh bilhard dins la sala... La gauloise au bec, encadenava lei carrèus e autrei carambolatges... Pauc sabián, e descurbissián aquí sa segonda virtuosetat... Aquelei marelhés, venguts tot esprès per lo cotigar n'en fasián lei frais...

Django au bilhard... Qu'au prim rampèu aviá tantlèu tirat un cube de creda bluia de la pòcha per n'en fretar la poncha de la coá... Mai autra curiosetat, quand se vegueron adurre, drecch au comptador, lo bòn vielh pichòt paire Brunèu, lo quincalhier, 'qui! Renomat puslèu per son banc de bonbonalha auprès de l'enfantuenha dau ròde... E que degun vesiaj jamai en defòra de sa botiga, levat, de còps, quand fasiá son viron, a tot pichòt pas, sus la plaça Pechiney, istòri de prendre lo fresc... Fau dire que lo pichòt Paire Brunèu, a la cara de Geppetto qu'auriá oblidat de far gar Pinocchio, era bèn miòpe, pecaire! Aviá ben de pena per reconéisser son monde d'un còp l'autre...

-Ou! Paire Brunèu! Vos vesem gaire, aquí!

-Bota! La femna se fai levar lei variças... Es en Dinha, a l'espi-tau... Me retròbe solet...

-... E n'en profiechas! Ont'es lo mau?

Enjusqu'aquí, ren d'anormau... Django au bilhard... Lo paire Brunèu davans sa licor... L'orquestre en reire-fond sus la terrassa, lei joinei pareus entremesclats... Era un balèti, vai ié per un tango, aquí la valsa... Fòx-tròt... Paso-doble... Enfin! Tot l'arnescament musical de la mòda dau temps... E lo swing! Qu'en aquelei temps se voliá estre lo rebat de l'insolenci permanenta de la jovença... Lo swing... E ara, vai t'en saupre perdequé! Lo Paire Brunèu picava en mesura, fasent clapar son major sus sa pauma... Fau dire qu'era un temps que lei parla-fòrt ensordissián degun... Lo Paire Brunèu, ambe gaubi, picava la mesura, sei sincòpes...

-Ou! Paire Brunèu! Son gaire de vòste temps, lei musicas d'a-queu biais!

-Qu'en sabes, pichòt colhon! E lo charleston, aquò branlussava pereu dins lo temps! E sensa un charleston entre ton paire e ta maire, benleu que sariás pas d'aqueu monde!

Lo Paire Brunèu aviá fach subran grelhar lo rire sus lei gautas comolas de toteis leis arcols qu'enlluminavan lo comptador... Même Django, atubant una gauloise d'un paquet qu'aquí traina-

va, n'en fuguèt de son sorire.

-Mai de que cresètz d'aver inventat, vautrei, lei jovents?

-Enfin, Paire Brunèu! De vòstei temps jogavan "Viens Poupoule"! o la « Matchitche »... Quet charleston?

-Oc! En Bras d'Assa, benlèu! En Paris, de segur... Mai ieu...

-Que fasiatz de mai?

-L'America! Restave en America!

Emai Django tendeguèt l'aurelha.

-L'America? Mai, de que fasètz dins lo canton, alòr?

-Sas, pichòt! Leis Americans t'an un jòc, tèn! Come diriás aquí lo balon, o leis bòchas... Alòr t'esplique: Tu, tenes un baston, un causa, tèn! come una taravela. En faci de tu s'atròba un gusàs que te manda, come una pruna, una poma, una bala dura come de bòsc... E tu, la deves remandar lo mai luench possible, fin d'aver lo temps de faire lo torn de tot lo campestre, e revenir a ton ponch de despart... A l'ostau, come dison eilà... Aquò te fai marcar un ponch...

-Lo base-ball! faguèt Django... Home run!

-Aquò's aquò... Alòr, ieu, remandère aquela pruna talament fòrt qu'ara me vese revengut a l'ostau... Bota! E regrete ren! Marquère un ponch au passatge!

-Mai come vai, Paire Brunèu, que coneisses d'aquest... D'aquest...

-Base-ball! Faguèt un còr antique!

-L'America, te dise! Ai tant qu'aquò un morre de galejaire?

-Mai sabètz d'americans?

Aquí lo pichòt Paire Brunèu engimbrèt una romejadissa come un concèrt de canards que faguèt s'espètar lo monde per de bòn... E comandèt una autra licor.

Sant-Auban coneissíá lo monde... Indochinés aquí embau-chats tre la prima guèrra, per farlabicar lo gas motarda, que te fasiá la peu jauna s'eres blanc... Alòr embauchavan de jaunes, per que se posquèsson pas lanhar... E que travalhavan fin qu'a crebar... Italians, espanhòus, escapats dei dictatures, russos blancs, grands e pichòts, armenians, maugrabins, polonés, grècs, iugoslaves, portugués... Alemands, austrians, presoniers oblidós dau retorn... Oblit e regrelh après totei lei misèris... E ara lo Paire Brunèu que reveniá d'America.

-Era en un temps, diguèt lo Paire Brunèu, que lei pantais d'Euròpa se bastissián en America... Dins lo monde abramat de l'auba dau sègle vint... Un temps que lei gavòts d'eicí boscavan leis alhors per fòrabandir la fam de son ventre... E Durença vai au Ròse e lo Ròse a la mar... La dansa dei tres-masts s'era facha sobresaut de la vapor e dei transatlantiques... Era lo temps dei pantais de Meissique... De la California que pasmens leis biais combles d'aur s'eran ja mudats en lo vedeu dau culte d'aqueu nom... Lo dollar... Fugida d'Egita... Que lei taulas de la lei disián la dau plus fòrt...

-Plan! Paire Brunèu! N'i a pas pron dau curat per faire lo catechisme?

-...Mai ieu, vai t'en saupre! En fach de Meissique, me retrobère en Saint-Louis, aquò dins lo Missouri... Onte auriás pensat de trobar de cow-boys e de saloons petaradants, ieu me faguère cheminòt, passant mei jornadas a possar de vagons! Mei dimenches a regardar lei vapors, lei neblas e lei bugadas dau flume Mississipi, boscant quente bateu m'aduriá au mieu quand parti-riáu! E mei seradas... Bòn Dieu quand ié repense... Au « Red Light District »!

-Ei? Au Oued de que?

-Lo "Red Light District", en bòn francés lo ròde dau lume rotge... Imagina-te de carrieras en damier a totei lei confondre...

-Sant-Auban, qué!

-I'a d'aquò! E de lanternas en totei lei terrassas... Totei lei fenes-tras, totei lei lindaus... E lei rires, e la biera, un oisquí farlabicat vai t'en saupre amb queta menestra... E lei filhas qu'aquí s'arrestava son pantai de oestern, just eilà lo grand flume... En de brassadas a cent sòus, en de membres roginàs... Au resson dau pianò!

-Ou! Paire Brunèu! E me digatz pas qu'escupigueriatz dessubre, non!

-L'Eureka Club... Rosebud Café... Saint-Louis, capitala dau pianò, cascada de clavier... Chale de l'ausida... E, en riba de tot aqueu borroladís, per faire venir mai de monde, lei pareus, lei borgés, lei familhas e tota la tarabastalha, tancavan un tibaneu... A l'americana, gigantàs... E ié disián, vai t'en saupre! Lo Barocco Circus... E lo pianò... Lo pianò, meis aujòus! Lo pianò degrunant sei nòtas come autant de tambors a picar ma sentida... Remembres de vielha Euròpa, de joventas en alha... De patz e de solatz... Mai aquí, en Saint-Louis, tota la graci preniá resson de galaupada, alellant la bugada dei vielhs trins a faire trantalhar lei pònts de fèrre per s'apasimar subran... E te remembrar lo chale d'un vielh bordèu...

La musica sus la terrassa aviá calat, era la pausa per lei musicians e lo monde venguèt s'acoidar o s'entaular... Django anèt rendre la coá au rastelier e empochèt mai son dat de blu ben abenat... Lo pichòt Paire Brunèu, que se deviá sentir un pauc negat au mieg-temps d'aqueu fube, s'aluenchèt dins lo fond de la sala, fin qu'au vielh pianò drech... Que totei cresíán mut... La rimor aviá remplaçat la musica, come s'era un biais de demorar revòi dins aquest apres dinar que s'esperlongava.

Subran, un resson aigre espeliguèt... D'aquela empega! Aqueu de còp! Bon Dieu! A s'en fretar leis uelhs per faire passar la barluga... Lo Paire Brunèu au pianò, a te tombar un très de vielh ragtime... D'unei de t'anar furnar tot entorn de l'eisina per sau-pre onte jasiá la mecanica. Lo pichòt Paire Brunèu tombava lo ragtime...

-Tèn! Aquò es de Josep Lamb, 'qui! Un pichòt lanqui tot lisquet, sempre vestit dau dimenche, que t'en semblava un pareu de sotliers vernís a pena tirat de sa boita... E qu'avans de jogar de longa te desplegava sa particion. Come s'aquò era un biais...

Django n'en riguèt, lo nas dins sa biera, que s'era aprochat.  
-Tèn! Aquò ven de Tom Turpin... Aqueu masclàs que jogava que per lei dardenas... Una mena de boscatier que t'auria farlabicat de dentela... Mai alòr! Quet pianiste...

Lo Paire Brunèu estomacava, fustibulava, enmascava a te faire rotlar un ragtime dau diable... A te remandar en totei lei filmes muts de ta memòri, seguit d'una serada au « clandé » dau canton.

-E Scott Joplin, demandèt siavament Django.

-A! Ié vene... Enfin! Se fasiá rare aqueu... Mai quand se ié metiá es lo public que lo voliá plus leissar!

E vaquí mon pichòt Paire Brunèu, lo quincalhier marchand de bonbonalha, entaulat sus lo "Maple Leaf Rag" ... A faire s'espertar l'assemblada dau rire e de la sospresa... E se veguèt meme grelhar un risolet sus sei labras... Aquí quauqueis armas sensiblas s'aviseran qu'aquest'òme sorisiá jamai... Mai, per ara, la musica preniá tròp lei còrs per se lanhar...

-Tèn! E aquò, ara!

Era lo silenci tot a l'entorn... Pensa-te... Lo Paire Brunèu au bistrò... Lo Paire Brunèu au pianò... Django qu'aviá leissat lo billhard per l'escotar... Sant-Auban... Pòrt de tèrra que lei marins son de chimistes... E lo vielh quincalhier marchand de bonbonalha revengut d'America a contar mai:

-Subran... Qué sabe... Un diable? Un ange? Un trapeze travessèt lo tibaneu e d'un saut superior, se tancant sus sei cambas corretas, un jovent aviá rejonth lo pontin... Ont aviá vist aquela cara... N'era benlèu dins una autra vida... Onte sachère aqueleis uelhs... Aqueleis uelhs sensa rebat maudespiech dau risolet resplendissent qu'espeliguèt subran... Una cara que sabiáu, esmarada darnier una faça d'indian... E tic e tac, fasent lei claquetas, e tic e tac... E sus aquela cadença... Lo jovent se bota a tocar lo pianò... E lo vaquí pas de rejugar a ch'a un leis aers que leis autreis venián de jogar? Tantlèu la graci de Josep Lamb faguèt l'efiech d'un concèrt de grapauds a regard dau gaubi d'aqueila mitat d'indian. La dentela dei dets de boscatier de Tom Turpin s'era mudada en tela de saca a patata... Lo Scott Joplin... Lo Chopin negre remandat en çò qu'a passat temps fuguèt... Pianiste de bordèu... E d'aqueu jovent, tot en fasent lei claquetas, que lei rendiá a sa vergonha, davans un public estomacat que se reteniá de cridar...

-E come fasiá...

Lei brodequins dau pichòt Paire Brunèu, sempre assetat, picavan lei claquetas e sei dets come dei saucissetas fasián rotlar una mena de boogie woogie, que fasiá mai grelhar lei rires de

sospresa.

-E subran... Subran lo jovent se calèt e recitèt un poëma... Dins un silenci de mort:

" Lo monde es tibaneu trevirat de trapeze  
Que leis bòchas dau temps afrontan lo joglar  
Ei flamas dei pegons se quilan s'esbramassan  
De crids de desesper que lo galaup en rond

Redís lo temps que passa a rebors dau relòtge  
Que lei rires jalats deis escassas se trufan  
Que lei fielats son vans quand se parla de l'ànsi  
Que lei masts resonant branlussan sei bandieras

Que s'escafa lo vent quand venon lei sospirs  
E lo ciucle de luna embarra un cant de nuech  
Ont se perd en fumada un domptor de non-ren

E lo salut finau se perd en un adieu  
Mai la tela es alòr plegada en mocador  
Per penar lei remembres e revirar l'oblit "

E feniguèt drech, quilhat sus lo pianò, n'en fuguèt d'un saut superior arrier que s'acabèt amb lo grand escart...

-Ou! Paire Brunèu! De qu'esperatz per n'en faire autant?

-Que fuguèsses mens neci... Aquò prendera de temps!

-Mai es un sonnet baròque! afortiguèt un ingenior letrut... Que podètz saupre dau baròque?

-Quand tenem una perla d'una man bèn amada... Vai t'en saupre s'es redona o se l'ei pas... Lo congrès de poësia portuguesa se faguèt a Saint-Louis, Missouri un còp que fuguère partit... N'avètz pas pron amb lo pianò... Per çò qu'es de la colhonada?

Res comprenguèt, mai lei rires reprengueron e lo Paire Brunèu encadenèt:

-Tèn! Aquò l'avètz jamai vist!

Sortiguèt... Vai t'en saupre! Un galobel de sa vesta... Se metiguèt a jogar de la man gaucha, come fan totei... E de la drecha s'acompanhava au piano...

-Mai... Faguèt Django... Aquò's de Scott Joplin...

-Verai... l'ere? L'ai pantaiat? Un còp qu'ere en Chicago, veguère Scott Joplin a recopiar de que jogava aqueu jovent... Aqueu jovent mitat indian... Eis uelhs tristes... A la cara que sabiáu... D'onte? De queta autra vida?

- « Heliotrope Bouquet »... Aquò 'aquo? Es aquò que jogaviatz... Es Scott Joplin!

-E Louis Chauvin!

-Come? Diguèt una votz dins lo fond... Aqueu de l'eleitrolisa?

-Oc! Aquel indian, d'aquí! Ié disián Louis Chauvin... Jamai veguè-

re mai un pianiste d'aqueu biais... A n'en plorar, a s'en chalar, a s'en lanhar davans tant de gaubi degalhat... Louis Chauvin nimai legissiá, nimai escriviá la musica... E Louis Chauvin tot jovent qu'era encara... La veròla l'emportèt... Pecaire... Louis Chauvin... D'onte sabiá aquela cara? Un jorn lo comprenguère... Me regardèr en un miralh... Son regard era lo mieu, davans que meis uelhs s'abenèsson... E l'ande... Cresiáu d'anar a son encontro quora avançave davans lei nòvas veirinas dei grands magasins de Saint-Louis... E... Me metent au pianò... Mon Dieu... D'onte aquò me veniá?

-Perqué n'en fagueriatz pas mestier?

-Aviáu ieu lo même gaubi qu'eu... Strictly an ear player... Jògue que d'aurelha... A ieu me manca lo biais... L'invencion... E per tot dire, vòle pas crebar de la veròla...

Degun auriá pensat que lo quincalhier teniá la clau dau rire...

-E aqueu Louis Chauvin? Quau es...

-L'ai dich... Un pianiste mitat indian... Ma maire es una Chauvin... Son fraire partiguèt joine e se faguèt meissican... Se'n venguèt en Saint-Louis... Faguèt un nhard, se maridèt, s'escapèt... L'indian era mon cosin... Mai era tròp mòrt per que ié cridèsse...

Faguèt promenar un darnier còp sei dets sus lo clavier... Dins un silenci un pauc geinat...

-E tu... Cridèt subran a Django Reinhart... Vai t'en jogar lèu lèu... Qu'en causa de tu siáu pas anat vesitar ma femna en Dinha... Qu'es a l'espitau amb sei variças... S'un còp demanda lo divòrce...

Django n'en riguèt, mai diguèt:

-Ié mete una condiccion...

-Queta? De sòus encara...

-Vos vòle sus lo pontin, jogarai que per vos!

-Batou!

Dins lo swing que repreniá... Django de sei dos dets valides encadenèt sei classiques, enmai « l'Heliotrope Bouquet » que Scott Joplin, benesit siágue! n'en derrabèt lei dos promiers temas en Louis Chauvin... Lo Calabrun neguèt Montfòrt... La musica enfin calèt...

De Louis Chauvin, pianiste, dançaire, cantaire (segurament pas en provençau) n'en faguèt un... Nascut en Saint-Louis, mòrt en Chicago en 1908 a 27 ans... Come ben d'autres.. Django faguèt balèti en Sant-Auban... Ié faguèt mème una demostracion de bilhard... Lo Paire Brunèu? Fuguèt cheminòt, en New York... Nimai jogava de pianò... Nimai de galobet... Mai aquò a-quò que d'escriure... Avèm totei lei drechs... Mème aqueu d'es-crincelar un remembre passit en una jovença pantaiada...

## La longa prangièra de papà

**S**abi pas s'aquel conte, que m'a entristesit, es pels dròlles; pòt èstre un conte de dròlles pels paires o per qu'un paire e son filh l'escoten man dins la man.

Aital comença :

Fa un regde brieu, al temps de la China antica, dins una vila de papièr e de fanga, blanca coma de caolin, entre las plantas de ris e de tè, un dròlle, parièr als autres dròlles, fasiá volar sa sèrp-volaira.

Me soveni pas se la sèrp-volaira èra un dragon vert de papièr pinocho, o una brústia de tres colors, caduna dedicada a un esperit benvolent, o lo sorire d'un dròlle, un sorire larg, d'aurelha a aurelha o sabi pas qué encara.

Un dròlle e sa sèrp-volaira al vent.

Lo vent se sentissiá urós e lo dròlle tanben o èra, de tan qu'aviá besonh de lo partejar amb qualqu'un, son paire, per exemple.

Lo dròlle, coma gaireben totes los dròlles, pensava que son paire èra lo pus important del monde, plan mai que lo vent, que la sèrp-volaira o qu'un platàs de ris amb la flor de la mèl.

Mas lo paire, coma fòrça paires, estimava mai far prangièra o prene lo tè amb los amics puslèu que de perdre de temps a de causas de dròlles.

Lo dròlle convidèt son paire a jogar amb la sèrp-volaira, a rire amb lo vent.

Lo paire, coma gaireben totes los paires, respondèt :

- Ai de causas plan mai seriosas de far. Te'n prègui, daissa-me dormir tranquil.

Lo dròlle venguèt triste e lo vent s'enrabièt.

Òc-ben, lo vent s'enrabièt e coma èra l'amic de totes los esperits de la China antica, anèt demandar ajuda.

E parlèt amb l'esperit del temps qu'es grand e que va del començament a la fin de gaireben totas las causas.

E l'esperit del temps parlèt amb l'esperit del sòmi, qu'es redond, que s'agrumela e que marmucha.

Lo vent, lo sòmi e lo temps prenguèron una decision e lo paire contunhèt de dormir un jorn, puèi un autre jorn, una setmana, un mes, puèi un autre mes, una annada, puèi una altra annada e encara una altra...

La sèrp-volaira del dròlle s'espelhandràt.

Lo dròlle cresquèt, venguèt òme, aguèt de dròlles e lor faguèt de sèrp-volairas que tanben s'espelhandràron.

E de longa, lo paire dormissiá.

Quand lo temps, lo vent e lo sòmi decidiguèron que n'i aviá

pro, mandèron un fotral de mosca de bambo, de tres colors e bravament bronzinaira, que se pausèsse sul nas del paire.

E lo paire se desrevelhèt e se trobèt nas e nas amb aquel vièlh tan triste.

- Qual siás, tu? demandèt lo paire – Qué fas dins mon ostal?

- Soi un vièlh que daissères sens remembres far prangièra.

- Sabi pas çò que vòles e te coneissi pas.

- Me coneisses. Soi ton filh. Cresquèri sens jogar amb tu.

Aguèri de dròlles sens que joguèsses amb eles.

E lo vièlh, prenguèt entre sas mans las mans del paire e li demandèt amb tot la tendresa que jamai aviá recebuda :

- As plan dormit, papà ?

revirat per Olivièr Lamarca

## Lo Camp de las Sòrs o cossí los Òmes vengueron (un pauc) liures.

Un còp èra, dins un camp del costat de Fitó, tres sòrs teisián cada jorn e cada nuèit lo fial de nòstras destinadas. Lo pòple del païs li disián las Tres Parcas.

De sas mans aisidas sortissián de teissuts de totas colors, units o barrejats, grises o mirgalhats, lises o rufes.

Cadun atal trapava un vestit a sa mesura : lo qu'èra ricament dotat, ambe de seda e de velós, fasiá bescar lo qu'aviá pas que pelhas sus l'esquina ; lo qu'èra mal estropat repotegava contra las tres sòrs que l'avián atal petaçat, mas paure ! i podiá pas res.

Alavetz dins aquel camp arribèt, en estòp, un Bèl Amant. Era nus coma una escavena (cercava lo camping naturista de Laucata). De lo veire atal, las tres sòrs ajèron pas lo còr de lo vestir e li diguèron : "Fotes pas lo camp, Bèl Amador ! beu un còp, pauza-te e demòra aicí, a posita, ambe nosautras ! te farem una colca jos la tenda !"

Lo Bèl Amador trantalhèt pas gaire : tant valiá que demorèsse aquí, lo vin èra plan bon e las tres sòrs èran plan agradivas.

Per faire pas de gelosa, las maridèt totas tres.

En poligama conscienciós, passava 48 oras amb una, 48 oras amb l'autra, 48 oras ambe la tresièma, puèi èra lo week-end e alavetz s'acordava una RTT plan meritada.


Fa que, del temps qu'èra ocupada ambe son bèl amador, una de las tres sòrs fialava pas, çò que daissava als òmes sus la Tèrra 1/3 (33.33%) de degràs de libertat, çò que a vista de nas fa ben-lèu pas gaire mas que val mai que pas res.

Desempuèi aquel temps, lo Bèl Amador demòra dins lo Camp de las Sòrs, e nosautris los mortals sèm un bocinòt mai liures, e un pauc mai mèstres de nòstras destinadas.

Es atal que d'aquí endavant sèm responsables, pauc o pro, del vestit qu'avèm sus l'esquina e del vin que bolís dins nòstras tinas.

Podèm pas acusar digus se per malastre nòstras vidas prenon marrida virada, ni mai quand aquò s'endevén melhor nos cal pas ne mercejar qual que siágue : Sèm responsables del ben o del mal que fasèm de nòstre pichon bocin de libertat.

Fòra quand lo Bèl Amant es en RTT.



john fogliatt&associats

aquela votz.

**Ai tant plorat aquela votz,**

Ai tant plorat aquela votz  
Que mos uèlhs son delanhats...  
Mon còr  
A pas pus de buf.

Ai tant plorat aquela votz  
Que mon ventre es traucat  
Per la vida qu'ai mancada  
E la mòrt qu'espèri....  
Es traucat pel jorn  
Que vòli pas pus vèire tornar  
E la lenga que vòli oblidar.

## Omenatge

**L**o hrèisho qu'es a sa mòrt de l'esquit deu jorn ençà  
E jo qu'èi volut dromir miralh de sas brancas au pè deu còs  
las de gitar los sons chebitejars dinc'au hons de las contradas  
sordas.

Hrèisho, votz. Lo ton alen que s'aflaqueish, que ploras a tot  
doç, queu te'n vas e que'm deishas, muda. Lo hiu copat s'estava-  
neish dens lo vent, luènh de la prisa dura de la mòrt

Duras oras de nuèit, dura l'èrba e la tèrra jos lo cap e jos  
l'espatala, longa nuèit dens los bruts a l'entorn de ton silenci  
qu'espèra l'ora blanca, que gaita cap a l'ora deu passatge quan  
los òmis...

Hrèisho, monde shens hrèisho, ne m'es pas lo men monde,  
hrèisho mòrt que'm balhas la hòrabandida, que m'abandonas  
estrangèra e que hès seguir dens la matiada blanca de ta mòrt  
la mea istòria e lo men èste, que'm deishas adara dab los uèlhs  
dubèrts e hreds davant un monde

## Exili

Vèspre d'isolament sobre sus l'espatala deu monde  
Agrès negres calmas de lua blanca  
Voses presas que corren dens lo còs deus hrèishos en-holiats  
Espiars gahats de hrairs perduts  
La pèth dubèrta qui s'engolit l'aiga deu ser, la hanga e lo huec  
Uèlhs de talent e set shens esper de somi  
Saunèi morent d'ua vita luenhèca  
Nafradura de colors, de lums e d'autors, horvari e trocèra doça  
Lo vent que'm honha dens la sèlva cap au torrent de desbremb  
E m'auhèrt sus la crèsta a vosauts tots, prats e monts, èrbas  
e bèstias, crums  
E las meas particulas escapadas que'm tornan biaças pesantas  
D'ont pujaratz bailinas blavas rossejadas, brevas e secretas  
Qui corren presas mudas peu ventre et per las venas  
Dab los sons orisonts d'ubiquïtat tarribles e arregaudissents

## D'estiu

Batècs ovals qui landurejan  
Corredèrs benedits qui cercam de la pèth  
Faus silencis conflats dau mausegur  
Alentorn deus còs pesucs de lassitge infidèu  
N'esperant la nuèit calma dau semi  
D'inocéncia negra e jauna brusanta  
Dens lo son uòu de tendresa longarega

## OSTALET

Aquí qu'ès arribat  
huèc de gema  
enter las pèiras

enter dus silencis

Ne t'atiení pas

As passat montanhas  
pòrts  
grabas  
la color deu matin  
deus de-sers  
l'escurada la nuèit  
dinc'au rebat de lua  
pausat davant la pòrta  
de l'ostalet  
Ne m'atienés pas

...  
E tu qui ès ?

Doman  
que deisharàs aquera montanha  
aniràs shens de las véder  
sus las tombas vièlhas  
shens de las véder  
las aniràs dessús

Quan traucaràs  
l'escorralh deu gabe  
que daràs  
ta prova au gabe

...  
enter dus silencis  
e  
te'n ès anat

Çò qu'as tu deishat  
au solar de l'ostalet ?

gron de tèrra  
chirchira de ta baspana  
un amor



john fogliatt&associats

... sulfite ...

q u i c ò m	d'aicílai	-e-	si
pas res	nuds e		fins a nos
lo demai	mesclats		donar un
tot aquò	e en		brave bol
	viravirar se		pel
	pèrdre l'un		dintre de las
	dedins l'altre		pelhas
quicòm	per		nòstras
coma un	totjorn -		
pertot	lisa		-e-
una	tot aquò		vai çai e mai
cara del	sul ser		un còp dos
cèl	e lo tròn		còps
espandi	e l'aiga		e sempre mai
a	la pluèja		per liuces de
negar	la pèira		liuces
la			s'engusa
votz	- e -		s'enlaira la
del cap			vida ton gost
los aures	tròn		a mon
lo vent	ser		aicíplond
e	liuces		
la	lai coma	-e-	
paraula dels	endacòm		
altres	mai		tastar
- totes -	amb las lums		lo passar
amb cada	las		de las mans
absència ont	lausas		dels pòts lo
s'escantir	lo demai		fosc puei
perfum	pel cèl los		tot aquò tot
- fèrrum -	caps las		aquò tot aquò
d'espèra	lengas los		aiçai
pèira	còsses e lo		aiçalin
capuda	còr		aiçamont
sensa	al		pertot
pausa	dintre de ton		
ni res	dedins	-e-	
puei s'	paraula-		
encapar la	parlaira		a tot arrèu
clau	e		pel
las	s'		balandran
vertèbras	enfuòcar de		balaire
pel dedins	tot		dels
- aital vejèrem	mond		nèrvis
d'enlòcs se	s'en far		caminar
dancar	camins		las
l'	duscas a se		puècholtras
escotich	saupre		de nòstres
			desgrunar
			la saula
			dels
			silencis
			tancats
			a tombar

coma	l'abeluc	ara	aquò tot aquò
fuèlha	a l'airal dels	las paraules	tot aquò tot
sul miralh	endacòms	sal	aquò tot aquò
dinc'a son si	-e-	e vinagre	tot aquò tot
d'aicís quand		sus la plaga	aquò tot aquò
sus la		del dire	tot aquò tot
cosmetica	passar país	en espècias	aquò tot aquò
dels solelhs	a vira	de lengas	tot aquò tot
s'esquiçan	canturlas	-e-	aquò tot aquò
de jorns en	amont		tot aquò tot
batalhas	sul talh		aquò tot aquò
-e-	de l'èsser	tot aquò tot	tot aquò tot
la pausa d'una	si e cap	aquò tot aquò	aquò tot aquò
brasa	pegats	tot aquò tot	tot aquò tot
cau	a	aquò tot aquò	aquò tot aquò
suls mots	la meridiana	tot aquò tot	tot aquò tot
luènh	de las pèls	aquò tot aquò	aquò tot aquò
del temps	d'aquel	tot aquò tot	tot aquò tot
l'oli de las	monde	aquò tot aquò	aquò tot aquò
sillabas	-e-	tot aquò tot	tot aquò tot
alisa ton	coma	aquò tot aquò	aquò tot aquò
desir	passa	tot aquò tot	tot aquò tot
la boca	tot aquò	aquò tot aquò	aquò tot aquò
la boca	duscas	tot aquò tot	tot aquò tot
duscas a te	a pron	aquò tot aquò	aquò tot aquò
véser	de jorn	tot aquò tot	tot aquò tot
a l'enlòc de	amb las	aquò tot aquò	aquò tot aquò
pertot	tralhas	tot aquò tot	tot aquò tot
-e-	lo	aquò tot aquò	aquò tot aquò
encara	tremolament	tot aquò tot	tot aquò tot
quicòm	dels sers	aquò tot aquò	aquò tot aquò
lo demai	pels cantons	tot aquò tot	tot aquò tot
pas res	l'ombra	aquò tot aquò	aquò tot aquò
tot aquò	e lo buf frèule	tot aquò tot	tot aquò tot
-e-	tot aquel	aquò tot aquò	aquò tot aquò
darrèr	temps	tot aquò tot	tot aquò tot
s'esfalenan	-e-	aquò tot aquò	tot aquò tot
las baumas	la raja	tot aquò tot	aquò tot aquò
plondas	dels	tot aquò tot	tot aquò tot
pel poder de	cercles	aquò tot aquò	aquò tot aquò
miègjorn	los gorgs	tot aquò tot	tot aquò tot
	cavar las	aquò tot aquò	aquò tot aquò
	cimas	tot aquò tot	tot aquò tot
	dinc'a	aquò tot aquò	aquò tot aquò
	l'endefòra	tot aquò tot	t o t a q u ò

## LOVE

De soldats ròses an envasit lo musèu & LOVE  
An enfantat d'angels de sucre los lampadaris & LOVE  
Las ormònàs de rosada & Love  
Lo dòma lusent dels busses & LOVE  
Marchi de guingòi dincas a Zadar & LOVE  
La policia fa son trabalh & LOVE  
Lo canal raquidian es climatisat & LOVE  
Las moscas de l'est & LOVE  
Es bona per tu ma democracia & LOVE  
Velhan lo zoò e lo taus de glicemia & LOVE  
Ma motò sus ta motò & LOVE  
& Bernadeta s'es engolit l'objectiu



Barra los uèlhs  
ta cara es encara dins l'ombra  
l'auratge dels cotèls crema entre tas mans  
l'iranja abita totjorn ton aurelha :  
i a mai que l'ivèrn dins ta memòria

Se despertar de guingòi dins l'oblit  
coma se èras plan viu  
amb lo ponchon de las onglas contra lo temps  
e la fusta que bolhís dins sa grèpia :  
te cal ara durbir los uèlhs

La luna es mòrta :  
vai véser sus l'èrba lo nom dels cabals  
vai véser lo dròlle agantar los gals  
trempat coma una mar dinc a l'òs  
sa rauba jauna rebala darríèr un arbre

Son totis desconsolats sus de ramelets en una  
mas i a mai que de mots dins l'ivèrn :  
i a la luna de las longas annadas suls silòs e sus las ròdas  
i a un ausèl qu'arriba al torn de sas parpèlas  
e un cabal que tomba dins lo tablèu de son galaup

Quora dintraràs dins lo jorn

## TREMPERA SHEIS

Doça eslissada d'ortics  
 perissa barrada  
 perpèras de jolhs napa zingada  
 e que desapareisha l'envelopa deu còth  
 cendras d'ampolas  
 las vòstras vapors un portrèit

Mes de març en crits  
 dalha las eishèras per nhac  
 un cèu peluhèra carbonosa  
 los huelhumis d'abséncias  
 un lauador  
 siscla de trueitas color tèrra

Tot palla ahida  
 braç de deltà un brigalh  
 - que hén un pinhon còishe -  
 còishe qu'escalh lo pinhon  
 auherís lo braç  
 que correrà deltà tot blasit  
 e sincèra ahida

Pèiras de cèu l'escolan en camin  
 la pinça de harga que sang-glaça  
 los hitges blancs  
 - vila a tres camas - las toas lutz  
 se rotlan en veas  
 clotut  
 crus petals de cera

Disques d'irís bal inmóvil  
 ahisson de cardinat ua vita  
 suus halatges barlingan los tilhs  
 barras de somelh  
 Escartaments d'arcs penitents

du's mans juntadas que destènen  
e paran  
e desparian cap a coda escrepins luginats

Troble òcre jaune néguer clar  
que s'hon lo partatge  
espessa la len que tonha las dents  
d'arroncilhs plegats metau arrebocat

De la pèira coscolhèra encranca lo vuèit  
e dehens l'assecament plonja  
mini-pelhas d'escur parçan bailan  
alinhas acassadas

Las heuç totjamèi que revaden  
punh quilhat



John Fogliatti & Associates

• germanor •

## **BALL RODO**

**L**os poètas presents uèi dins la rubrica Germanor an la particularitat - demièg fòrça autres, rai - de s'interessar a la musica. Son d'efièlt de poètas catalans de tots los orizonts (Catalunya nòrd, Balears, Principat, Mexic). Se submergisson sovent dins un "banh musical" que se tradusís dins lor òbra, e en mai d'aquò quauques-uns son tanben de musicians professionals.

Pascal Comelada es probablament, dins l'univèrs de la musica, lo mai coneugut, e internacionalament coneugut cal dire, malgrat sa resèrva per quant al "comèrci musical". Son òbra enregistrada es importanta - 15 CD apràquí, benlèu mai-, sos concèrts lo menan un pauc pertot dins lo monde, es celèbre pr'amor de l'utilisacion originala que fai d'instruments miniaturas. Es tanben un observador agut de la realitat catalana de l'Estat francés (viu dins lo Rosselhon, alunhat) : "I a mai de seisa-santa per cent de la populacion qu'es pas catalana. S'agís pas d'estrangeirs ni mai d'immigrants... Es normal de dire que nòstra cultura es minoritària en cò nòstre."

L'autre poëta musician, cantaire, es Gerard Jacquet. E quin poëta, e quin musician ! D'un autre bòrd aquel filh de Sant Feliu d'Amunt es contaire, pòrta dins los vilatges, amb sos recitals, nòstra cultura "minoritària", coma ditz P. Comelada.

Rafael Vallbona, filh del Principat, se submergis dins aquel "banh musical" que se'n parlava a la debuta. Sos poëmas son claufits de las musicas d'ara (la de Tom Waits per exemple) mas es essencialament un enamorat del blues.

Ramon Xirau, l'"ancian" de la seleccion es...mexican. Exiliat alai, sa lenga d'expression - es filosòf- es lo castelhan, tirat per la poësia. Sos poëmas a travèrs ciò qu'apèla "Imatges" evòcan los musicians qu'an un impacte sus el, mas tanben los escribeires, los artistas.

Jep Gouzy, coma G. Jacquet, es filh de Sant Feliu d'Amunt. Coma el, voldriá conservar totas aquelas tradicions de nòstre pòble. Sa poësia se submergis literalament dins las musicas que van de Bach fins a ... Eminem, en passant per Tom Waits, Cohen, Debussy, e benlèu sustot lo catalan Frederic Monpou.

De Joan Pere Sunyer -un autre Rosselhonés- los legeires d'OC ne coneissián pas que de poëmas. La musica emplena sa vida, son burèu. Ajustam aicí tres pichons poëmas que los canta el. Precisa : "Son pas que de cançons, an pas res a veire amb la poësia"

Los dos Balears an un destin comun, ligats que son per l'amistat. De son origina guineana Guillem Fullana i Hada d'Efkak -

desaparegut qu'èra encara jove en 1995- aviá gardat sonque sa pèl negra. Poëta elegant, foguèt un cantaire fòrça important de çò qu'es apelat generalament " la Nova Cançó ". Eduard Jordà es tanben balear, son cas es curiós pr'amor que, coma viu a Sevilla, a causit coma lenga literària e professionala - es jornalista e escriu dins los jornals principals del païs- lo castelhan. OC a l'escasença d'aculir un de sos poëmas non publicats , en catalan, poëma que se duèrb per l'evocacion justament de Guillem d'Efak... A son òbra poètica o romanesca s'apondon un certan nombre de libres o d'articles sus de musicians d'ara : Tom Waits, Van Morrisson, Hank Williams. Son engatjament - que transpareis dins lo poëma- l'a menat a èstre, après lo chaple de l'11 d'abril, lo coordenador de l'omenatge rendut pels poëtas a las víctimas.

Per acabar nos caldriá parlar dels " oblidats " coma pòdon èstre Enric Casasses, sovent en companhia de P. Comelade dins sos recitals, e los " nòstres " - vòli dire los de Catalonha nòrd - Patrick Gifreu e sustot Joan Pau Giné. E mai los que fuguèron un jorn e cantaires e poëtas, Raimon, Pi de la Serra, Llach... e d'autres encara. Lo fait qu'agem botat de verguetas a " oblidats " benlèu daissa suspausar qu'un jorn...

OC.

Noms que es donen la mà per un ball rodó (Pascal Comelade, Guillem d'Efak, Jep Gouzy, Gerard Jacquet, Eduard Jordà, Joan Pere Sunyer, Rafael Vallbona, Ramon Xirau)... o Música callada, com diria Frederic Monpou

## **pascal comelade**

### **Jota del Rosselló**

sant cristo de Port-Bo  
pela gats de Terrats  
maripili de Marquixanes  
rot de Bel del Ganganell  
ventilador de Sant Jaume  
mansangamó de Montboló  
Llumí de Tuïr  
duvinyals de Fillols  
benquí de Sant Nazari  
arpallant de Perpinyà  
viacrucis de Sant Feliu  
llumetes de Formigueres  
ensulfatada de la Comelada  
catetu de Perellós  
rumí de Cabestany  
filetillo d'Escaró  
embustero del Voló  
manicaco del Canigó  
budell de canavelles  
peteneres de Vivers  
cambajó de Sant Salvador  
franximan de la Torre  
capullu d'Ur  
destapa-tot de Millars  
estrágines de les Illes  
Babau de Baó  
gatxi de Caramany  
florero del Soler  
carriclol de Llo  
letxusso de Tuluges  
calitxo del Portús

fanegues de Prunyanes  
zorra de Fullà  
ceballot de Joc  
gandul de Talteüll

et puguis marà calicó!

(Enciclopèdia logicofobiata de la música catalana)

guillem d'efak

### QUASI PODRÍA ÉSSER UNA CANÇÓ

SI NO FOS PERQUÈ...  
ÉS MASSA TRISTA, NO S'AVÉ  
NI S'ENQUANTRA

El pal i la sal  
just a la cantonada  
dels quaranta anys.

Això és així,  
s'ha acabat el reialme  
del pa i del vi.

Fins ara els dols  
tan sols eren paraules  
i desconsols.

Ara és pitjor,  
perquè el que molt bé férem  
pot ser millor.

No hi ha retrets,  
paraules són paraules  
i fets són fets.

Molta humilitat.  
Just a la cantonada  
el pa i la sal.

(Madona i l'arbre)

## jep gouzy

"Cal que la música experimenti l'emprenta de dues tendències oposades: "el llenguatge de l'ànima" i "l'expressió especulativa". Els meus projectes? Cap per ara si no és compondre alguna cosa. No sé per endavant què faré. És perquè, al final, estic convençut que l'obra veritable no pertany al seu autor (el que anomenen el compositor) i sort per a ella."

Frederic Mompou, nota manuscrita.

Frederic, et trobem a faltar

No puc imaginar, en la meva candidesa  
d'infant  
rebel i conformista al mateix temps  
- de poeta rebel i conformista -  
no puc imaginar, ara que has esdevingut  
home de l'ombra i de la llum,  
esperit i ossos que brunzen com unes cordes  
de piano,  
que et pugui ofendre la meva familiaritat.  
Es veritat: Frederic et trobem a faltar  
des d'aquest 30 de juny de 1987, quan sense dir  
ni el com ni sobretot el perquè, ens deixares...  
Ho dic jo com si parlés per a mi,  
només per a mi, i en la realitat, a través de la humilitat  
- no tant -, de la meva veu, parlen una infinitat  
de veus, reptes i núvols que han perdut el ritme i  
el silenci de la teva música que somriu  
en l'eternitat dels pianos daurats.

Aquí el poeta es posa a somniar  
un instant,  
només un curt instant de somni...

(Qui mata un ou mata un bou. Concert live)

Prada, juliol de 1975

Guillem d'Efk ajugut a dins un clot,  
Ja es feia tard, però ell no es remenava  
del clot vora el camí, sota els grans arbres.  
Era feliç, potser, com un gitano  
quan sent el freqüent del vent entre les cuixes.  
Jo era jove, molt jove, i allà a Prada  
somiava amb un país lliure i tranquil.  
Ho recordo molt bé, com els badalls  
dels núvols sobre el cor de les muntanyes,  
quan tot es feia clar i tot lluïa,  
i els rius de capaltard es feien foc.  
Les imatges es fonen amb la llum  
èbria que encara esquinça el meu passat.  
No existia la culpa ni el perdó.  
Vivíem, alenant, com passerells:  
érem tendres i durs, cargols i llops  
lliscant entre la molsa. I estimàvem  
els aiguamolls pudents, i la ginebra,  
i les branques d'un freixe que tremola  
quan xiula el vent nocturn, i el somriure  
d'una al.loata que és carn que es fa més carn  
sota el batec d'un cos desconegut.  
Recordo tot això, i també el renou  
esquerp d'un tren al mig d'un camp d'estepa.  
Els noms, però, i els ulls, ja els he oblidat.  
Sols em queden les peces d'uns escacs  
que ja no són ni blanques ni són negres.  
El senyor Casaldàliga explicant en Kant  
amunt i avall de classe, poc a poc,  
com un benedictí al res del vespre.  
Les sandàlies de cuiro d'en Ricard Salvat.  
La noia de València que plorava  
dins un bosc a les fosques, tota sola.  
I una lliçó recordo, de política:  
"És un lladre, com tots", em va dir un vell  
a la plaça del poble, quan li vaig demanar  
quina opinió tenia del seu batlle.  
És la millor lliçó que jo he rebut  
en tots els anys que duc en aquest món.  
Però ara tot s'esmuny, i jo no som

aquell jovençà tímid que guaitava,  
per un forat de Prada, la fredor  
que va estriplant la vida i se l'emporta.  
Visc a Sevilla. Escric en castellà.  
Ara ni tan sols som nacionalista.  
I les paraules moren dintre meu:  
"fotre", "enciam", "escar", "ham" o "xeixa"  
són llebres fugisseres. Adéu siau.  
I em desperto a trenc d'auba. I xiuxuegen  
unes veus que coneix. Són els meus avis.  
"¿On ets? ¿On ets?", em diuen. "Aquí no et sentim".  
I jo, tot palpejant las parets, sé  
que estic a casa meva. Em trobo al dormitori  
i sento com respira el fill petit.  
"¿On ets? ¿On ets?", demanen muts els avis.  
I jo no ho sé. Ho ignoro. No ho sé.

### gerard jacquet

#### Café, copa, puro

A n'en Pascal Comelade

Pujant a Vernet  
Veient  
A la vora del camí un home de  
Seixanta anys  
Ben vestit  
Assentat sol sus d'un banc  
De pedra  
La vall als peus  
Sota els grans arbres de la tardor  
Sol dins d'aquest lloc desert  
De músiques  
Sol ací

I una mica més tard  
Un turc barbut marxant sul terrat

## **Encara queda el blues**

El teu blues llastimós i rural em va venir a la memòria, Bill Broonzy. I això que tu mai no vas conèixer aquests valls on vaig fer contraban de calendaris.

I malgrat tot, ben bé podries haver estat un dependent de la botiga Levi's. Què té un any que no tingui l'altre?

Amors, borratxeres, llàgrimes i morts. Només per això ja em llançaria en kamikase al karaoke a fer de Juloi Iglesias. Seria trair el blues, és clar.

Però què són els anys sinó un seguit de traïcions inconfessables? Potser per això cinc minuts abans de les campanades, duesllums vermelles fugen carretera enllà.

On podem anar si aquest vall no té sortida?  
Vaig perdre els meus records per passadissos de tabac i xocolata sense trobar cap resposta.

Vaig menjar raïms i vaig beure xampany francès.  
Vaig córrer per obscures avingudes i tampoc vaig trobar cap resposta als aparadors morts.

Tot és una pregunta. Les topades casuals, com les trucades a mitjanit, com la por, com el fred i la neu que demanen que atieu el foc amb més intensitat.

Però jo era allà, buscant el no-res en una nit de cap d'any a Andorra. Amb un vell blues als llavis i massa carrerons sense sortida.

No hi ha ningú en aquest llit i malgrat tot hi ha escalfor de cos. Tinc el cervell congelat com sempre, però fa bo avui, u de gener de la mateixa misèria.

Record de Ravel

Escolta, escolta, aquesta mort  
tristament dita amb notes greus,  
som en el temple, en la calitja  
d'una matinada grisa i sorra,  
melodies et parlen  
infanta, en el jardí,  
de les fulles d'amor.

Parlem-ne poc, escolta  
és gairebé una ratlla sola,  
melodía ratlla  
que es corba en l'aire en la calitja  
i l'or d'ahir, en les violes,  
et canta, tristament,  
ona lleu en el llac d'uns ulls breus  
que neixen, viuen, miren, morts.

(Dit i descrit)

### Enamorat d'una illa

M'he enamorat d'una illa  
Illa d'encant i de cant  
M'he enamorat del cant de la brisa  
Dolça entre els arbres del camp.

Illa ella, illa ella, ella

I si la brisa és un respir de Tu,  
I si l'encant, per mi, és un cant de Tu,  
És que l'illa, tota l'illa, tota l'illa, Maria, ets Tu.

Quan abordi a l'illa  
De tanta amor tremolant  
Ton riure em tornarà l'alegria  
També la joia el teu cant.

Illa ella, illa ella, ella

Si l'alegria és un esguard de Tu  
I si el meu goig sempre és un cant de Tu  
És que l'illa, tota l'illa, tota l'illa, Maria, ets Tu.

Dèria  
(tempo di bolero)  
Despertar-me al teu costat  
Obrir els ulls al teu costat  
El llit fet tot una platja  
Maria, matí de festa.

Sense un mot i sense un gest  
d'un esguard d'amor només  
manyagar la teva son  
somrient en el record  
de la nostra nit encesa.

Despertar-me al teu costat  
Obrir els ulls al teu costat  
I amb tu un bon matí  
tornar néixer a la tendresa.


## **La teva foto** (bluesy)

La teva foto em mira, mira,  
I jo la miro, però no ens veiem;  
És perquè jo en sóc de carn frement  
I tu, tu n'ets de paper d'argent.

Però el desig de tu,  
De dia més encar de nit  
M'enlluerna l'insomni  
Impietosa malaltia  
Em funy i tot em masega el cos  
Em blaveja l'ànima  
I no sé si ric o plor.  
I no sé si visc o mor.

La teva foto miro, miro,  
I ella em mira, però no ens veiem;  
Perquè tu n'ets de paper d'argent,  
I jo, si jo en sóc de carn ardent.

('Cants i poemes a Maria del Mar Bonet', inèdit)



John Foglietti & Associates

## GERVASIUS TILBURIENSIS

Lo mòrt que torna

**Q**uestion au mòrt :

La mòrt o la destruccion deus Albigés si a plasut a Diu ?

*Lo mòrt que respond :*

Nadas hèitas d'aqueth parçan avèn dinc'alavetz autant plasut a Diu.

E Diu dens son jutjament voló qu'enter eths estossi desgasalhat. Bons damorèn los qui se trujèn pas dab l'eresia. Pecat sonque hadón de tolerenci. Arreis, los qui son cremats sus tàrra son cremats mès hòrt en espirit après la mòrt.

Tirat deus *Otia Imperialia* (ca. 1215)

**bernat manciet**

Claudi DUNETON: *Le Monument ( Balland , 2003 )*

**A**queles mots los prenguèri en plen morre, en plen budèl (en plen "fetge" coma ditz un personatge del libre), aquí al còr del ventre : " Lo jorn que faguèt sos quatre vints ans, mon paire se paguèt una crisi. Era lo 11 de novembre de 1964. Erem recampats davant lo monument dels mòrts del vilatge, coma cada an, e pendent la minuta de silenci, après legida dels noms gravats dins la pèira gresa, cridèt :

–" Nom de Dieu, ! Oc qu'èra polida aquela guèrra ! " (...)

Sabiam dempuòi *Parler croquant* que lo Claudi Duneton èra dels nòstres, dins sos questionaments quant a la lenga d'a cò seu, Lagleijòla en Lemosin, quant a l'apprentissatge escolari, lo ròtle de las lengas, lo mespretz ont foguèron recantonats los seus dins son èstre tot, de païsans e d'occitanofòns, e tanben dins una mena de resisténcia a l'uniformisacion, una mena de contestacion de l'òrdre establiti. Avèm seguit lo caminament de Claudi Duneton, son agach critic de mai en mai cap a l'ensenhamant ( *Je suis comme une truie qui doute ou l'anti manuel de français* ) e mai dins sos romans ont bufava una granda libertat (*Rires d'homme entre deux pluies* ) e son plaser dels mots e expressions populàries ( *Bouquet des expressions imagées* ).

Mas aquí amb aquel "monument" es tota una part de nòstra istòria que n'es eissida. Dins aquel crusòl de mòrt que foguèt la granda guèrra de 14-18 es la França que se fargava en chaplant la paisanariá, en escafant totas las diferéncias del còr sociau dins lo don de sa vida a la "patria" .

Aquela ipocrisia fàcia al masèl, aquel avuglament fàcia a las injusticias d'aqueila guèrra, aquellas messòrgas docament ensenhadas per l'escòla e las autoritats, aquí son meses en davant, e seguissèm, restituits d'un biais remirable, la vida e son escafament d'aquel planponh de joves de Lagleijòla que lo destin foguèt d'aver son nom gravat sus lo monument dels mòrts de la comuna.

Amb quauques tròces de memòria, amb quauquas nòtas dels arquius de Tulla, sota los numeròs de matricules, amb una granda umanitat, un grand tendrum tanben, Duneton nos tòrnà aquel drama que, coma lo fólzer dins l'auratge crama l'arbra mai bèl, coma lo volcan de Vesuva petrifièt sos estatjants dins una paua etèrna suspreses per la violència de l'erupcion, truquèt cada vilatge, cada comunautat dins son anar pasible .

Dins un dels darrièrs ostals abitats de Lagleijòla Claudi Duneton se ten drech, environat dels seus, e sa lenga mairala, malgrat çò que dit , serà pas encara completament escafada de las memòrias tant qu'aurem de testimònisi coma aqueste ...

joan-pau creissac

Marie-Jeanne Verny, *Enrasigament o nomadisme: trajectoire d'un écrivain occitan de la fin du XXe siècle*, Roland Pécout (prefaci de Robert Lafont). Institut d'estudis occitans, - Puèglaurenç , 2004 - 578 p.

**M**aria-Joana Verny a consagrat sa tèsi de doctorat (Universitat de Montpelhièr III) a Rotland Pecout e a son "itinerari" uman e intellectual entre 1965 e 2004. Dunes se poi-rián benlèu estonar d'aquela causida, vist que Pecout meteis reconois que l'ensèms de çò qu'a escrich constituís pas un "projècte d'escritura", mas una tièira de montjòias lòng d'una rota barrotlaira. Lo tèma de la miugrana, fruch que jòga un ròtle central dins l'escritura pecotenca, constituís un bòn image d'aquel "esparpalh" - per reprene un mot de Gardí sus lo meteis autor... Osca ! D'un cèrt biais Maria-Joana Verny mòstra qu'es pas tant verai qu'aquò, e que nos cau a bòn drech redescobrir Pecout escrivan. Coma o anonciava Gardí a prepaus de " Mastrabelè ", ara es a se ligar la garba. L'arlequin se condensa en òbra, a bèles uòlhs vesents. E a dicha de l'estudiar la cercaira ne finís per laisser escapar de superlatius d'admiracion (p 457 : " si Pécout est un écrivain d'une telle envergure ")... Per ela i a aquí una granda òbra, e ne sap convéncer lo legeire. Siaguèsse pas qu'aquò, l'espés volum (578 paginas) d'aquela tèsi mancaríá de tot segur pas d'interés. De mai lo libre, en apondon, conten 72 paginas de tèxtes escampilhats de mau trobar o quitament inediches que rebastisson un pauc çò que digús a pas encara soscat de far : una colleccioñ completa dels esriches occitans de Rotland Pecout. Ont justament se vei clar coma lo sorelh que l'autor s'amerta sens ges de verguetas lo nom d'escrivan que semblava el meteis de fonhar (cf entrevista amb Roland Briatte en 2000, represa a la pagina 576). De mai, retrobam una tièira d'entrevistas ont Pecout nos dobrís quauques recantons de son òrt secret, e tot çò que ditz es marcat dau sagèl d'una cultura pro larga, d'una experiéncia rica, d'una sensibilitat granada. Sas reflexions son sempre plenas d'interés. D'alhors se n'anóncia un reculh dins la colleccioñ "Lo Gat Ros" dau Centre d'Etudis Occitans de l'Universitat de Montpelhièr III: (" Agach Occitan / Aspects de la Culture d'oc "). Recamparà las numerosas cronicas paregudas en revistas, mai que mai dins " Connaissance du Pays d'Oc ", de 1973 a 1988. Serà sai que l'ocasion de retrobar dins tot son ample aquel cronicaire d'elèit, que siaguèt, remarquem-o aicí, un collaborator regular de " Oc " tre 1970. Amb de tèxtes que Maria-Joana Verny los compta demest sos mai importants e los espepissa amb pro d'interés, coma la " Faula de la Quista e de la Conquista " (1972)... En 1980 Pecout confisava a Francesa Joana que per èsser pas marrida tota escritura cau que partiga " dau prigond de nòstre viure, dau pus prigond de nòstre mistèri". Pròva que sa concepcion de la cultura es pas jamai estada de far

de "poësia engatjada de comanda " per " veicular un messatge". Quitament dins aquela pontannada 70 ont los menaires dau movement tenián sovent aquel lengatge. Pecout, engatjat per que sa vida èra un engatjament, engatjament dins una inacabable quista qu'èra tanben escurament quista de se, s'atrobava engatjat quand parlava de çò prigond que sentissiá rebolhir en el. Aquel reboliment se perlòngava dins l'escriure. En flors beluegantas. Amb aquò pas mai.

Seriá pauc dire qu'a cada pagina descobrissèm amb interés un personatge enfachinaire, inclassable, fins ara desconeget. I a tant de facetas que res de tot aquò se pòt pas resumir aicí. Cau seguir Maria-Joana Verny dins sa lònga e menimosa presentacion. Mençonarai aitanben una causa estonanta, que s'apària ben amb lo costat "barrutlaire" d'aquel escrireire. Es sa lenga, "transdialectala", poiriá dire. Après un prumièr sonet en provençau mistralenc impecable en 1966 (l'autor deviá aver quinze ans) Pecout a pas jamai causit entre lo lengadocian "normalizat " e lo provençau que brecèt son enfança. Los mèscla. Sos tèxtes barrejan los "lei" e los "los", sens causir, coma venon. Quitament un polit poèma donat coma "inedit", palunenc, simfonic, metafisic, titolat "*darrièr batèu*", que parla de Sèta, es esrich dins un dialècte tant mesclat coma de costuma mas tenchat de "setòri". Es pro capitat. Notem qu'aqueste tèxt que tene per un dels melhors de Pecout ven de paréisser dins "Oc" N°350-352, 2004, pp 27-30, jot l'escais de Joan-Pèire Cazòt.

Aitanben aquel libre s'acontenta pas de far melhor conóisser e apreciar l'autor de "*Avèm decidit d'aver rason*" (1969), e de "*Portulan*". L'autora sasís aquel fiu per revisitar en prigondor amb pro de pertinéncia e d'onestetat intellectuala l'estranh caminament de la literatura d'Oc entre 1965 e 2000. Un subjècte perilhós que non sai e que semblava fins ara "sagelat". Ni que se poguèsse revisitar. Una pontannada dolorosa e solelhosa, una renaissença garruda en camin de conquista e que s'aplantèt pasmens subran coma un bèu sòmi dins la lutz dau matin. Que capitèt pas de tornar l'òc a la societat dau temps qu'encara ela n'èra portaira, mas de tot segur i conquistèt una "dignitat sociala" qu'avíá pas... Cossí escriure aquela istòria ? Los paleontològs qu'estudian un periòde geologic ne definisson lo "fossil director". Que s'escalustre pas Pecout se lo compare a un fossil, quand siaguèsse pas que per aquel prètzfach d'istoriador, mas tròbe que l'idèa de Maria-Joana Verny de prene aqueste escrivan coma fossil (o fiu) director siaguèt chanuda. Pecout es estat en dedins, au pus dintre, e tanben luònh en defòra, sus Sirius. A tot atraversat, l'occitanisme coma lo Liban, lo Balochistan e l'Afganistan, atentiu, esmeravilhat, sens pausar enluòc son bordón : nomadisme. E pasmens èra per una mena de gràcia mis-

teriosa au centre de tot, èra lo poèta emblematic qu'aviá proclamat "Avèm decidit d'aver rason"... Aquela dualitat permet de reviure amb luciditat aquelas annadas. Mas aquí tot lo meriti es de la cercaira. Car caliá per expausar tot aquò un seriós e una onestetat intellectualas que se veson pas gaire... Jot lo flaume de disseccions sens complasença de Felip Martèl e lo pincèl barroquisant de Gardí, s'era començat de far d'aquela pontannada un objècte d'estudis. Mas a mon vejaire los dos anatomicistas èran trop pròches dau cadavre per lo poder espepiassar objectivament, e sas analisis ausavan pas pojar trop luònh dins l'interdic. Maria-Joana Verny, se vei, a una tissa de la vertat, de l'exacitud, de l'analisi veraia, que s'atròba pas pertot. L'a pauc près, es pas ges son afar. E a pas planhit sa pena per recampar d'informacions de tota mena, escrichas, orals, per rebastir lo reire plan ont fai evoluir Pecout, un Pecout que, au mitan dau libre, per passadas, perd antau un pauc la vedeta per nos laissar veire a son entorn un orizont de grangs espacis filosofics e poètics... "L'aventura" coma ditz Lafont, sens verguetas aitanben, dins son prefaci un pauc nostalgiac mas plen d'interés. Qu'amb un fiu director tant barrutlaire coma Pecout, nos fai visitar tanben d'orizonts encara mai largs : la sciéncia-ficcion, los presocratics, la mitologia grèca, Lao-Tseu, la literatura viatjaira... Caudriá de desenats de paginas per resumir tot çò de nòu e d'apassionant que se tròba recampat aquí. Per ieu, aquel aspècte de l'estudi que trompassa son objècte per nos donar una vista plena e nòva de son contèxt, una vista qu'aviam pas fins ara, rend aqueste libre absolutudament preciós per quau s'entreva de letres d'òc modèrnas, e se carra de las veire prestidas dins l'universal.

joan-frederic brun

**Claudi Salvagno, *L'Emperi de l'ombra,*  
Doás agachadas.**

**E**s pas comun, encuei, de rescontrar un libre ensin : 184 paginas de poèmas, amb sus la pagina de drecha lo tèxte premier, e sus la pagina de senèstra sa traduccion en italian (de l'autor, revista per Luisa Traina) e en francés (de Jean-Michel Effantin). E lo tèxte premier es en lenga d'Òc. Dins lo parlar naturau de l'autor, Claudio Salvagno, de Bernés dins la Val Grana. Un parlar "normalizat" dins sa grafia "occitana", qu'es aquela de l'editor, e non pas de l'autor. Aquesta grafia de Salvagno, au pus proche de la prononciacion de Bernés, seria estada de mau legir per lo public de Jorn, esparpalhat sus l'immense espaci occitan, de l'Atlantic ai Valadas... Mai se la grafia es "normalizada", la lenga es pas traïda, una lenga magnifica, lenga de mementa e de vida vidanta, pastada dei paraulas antiacas de la realitat e dei paraulas dau sòmi grand, de còps que i a marrit pantais, que te fa suportar lo non-sens de l'existéncia, que te fa viure, maugrat tot. Tota la fòrça de la poësia de Salvagno es dins aqueste rescòntre, aquesta mescladissa desmemoriada dau païs quotidian, e dau païs deis avis, mescladissa deis espers roges avortats e d'aquelei que perduron, de la granda poesia occitana trobadoresca e de la paraula testarda d'encuèi...

Dins una passa que la poesia a la mòda renèga lo lirisme, Salvagno se li es enrasigat, dins un lirisme magic que se refusa tot desbalatge narcissic. Lirisme véritable. Lo vueje d'amont, la solituda, leis amors amenaçats, e la plana d'avau que pòrta l'amañaça finala, tot aquò te pòt donar enveja de barrar la pòrta sur se e se laissar morir, chin chinin, coma lei "meiras" que s'es-crancan dins lei combas. Au contrari, l'Emperi de l'ombra nos ajuda per viure. Aqueste libre se resumís pas. Un libre grand. Va fau legir, tot d'una.

**renat merle**

Claudio SALVAGNO, *L'Empèri de l'ombra / L'impero dell'ombra / L'empire de l'ombre*, revirada italiana de l'autor e Luisa Traina, revisada francesa de Jean-Michel Effantin. Ed. Jorn, 2004, 184 paginas, 20 euros.

**D**el temps que se tresmuda "l'escritura d'aquel silenci sus la paret nauta del temps" (Vincent Fourniau), òm demòra a balancejar davant l'anament viu de tota causa esquerrièra al marge dels mormolhs e autres messatges occitans escampats a la mar.

Esperar, madura, nos tresmudar : anma de paciéncia, poësia es... E aquí aquel empèri de l'ombra, primièr recuèlh de Claudio Salvagno, paginas a legir de longa, del temps que lo quite temps de la vida vira, vira que viraràs...

Alavetz de qué ne vira ? Tre la debuta, es un projècte poètic ambiciós. Un lengatge montanhenc, lo de las Valadas d'Italia, ambient aspre, rufe, d'una rara densitat de mots, de sons, d'images. De segur òm pòt veire dins aquela ombra una cèrca per esclarir " l'aigavèrs negatiu de l'empèri mistralenc del solelh ", segon la presentacion de l'editor. Adralhar de comparanças, enlusir per se rassegurar, es quicòm que se pòt comprene davant aquela fòrça terrenca-airenca que congrèa l'excepcion ecologica - dins lo sens pus larg e etimologicament original del mot - que constituïs l'escritura umana. Pr'aquò nos caldriá assajar d'allocar nòstra agachada en-delai de la comparason reduseira.

De segur, quand Salvagno sembla "interrogar l'eiretatge d'una civilisacion occitana inmemoriala" poiriam pensar alavetz que las nombrosas citacions e referéncias artisticas e literàrias e mai encara lo remembre de "vièlhas besonhas vengudas inutilas" serián, en cò de l'autor, o un biais de sapiencia, o un gaubi d'orgulh, o encara una nostalgia "folclorisaira", o enfin una mena de "o volí to ". Nos caldriá çaquejà tornar a l'analisi de Castan per çò qu'es de la literatura vista d'un biais global, es-a-dire aicí per un Italian de cultura occitana coma Salvagno una escritura del marge, que s'endeven dins un "continuum de la civilisacion occitana ", amb l'idèa aicí tanben que "l'òbra preval sus la lenga". E çò que transpareis, e mai çò que trantalha :

*"Derreire de casa sota l'agach di fraisses ferms, embarrats dal temps, viven encara dins lors sons de jazz i tiei ferres ja feids, desgropats dai chansons de ier muts al chant de deman i dalhs, frandes martelaoires, destraus, erpi, magaus, draire... arditat? "*

Remembres , memòria sens polsar mot ? Sonca que, a dich que dintram dins la dicha salvagnenca, quicòm se desfeliçís del sense per desentravar los senses dels contrastes, l'anar e venir entre la règla e çò qu'es pas la règla...

*"contra lo portal mai tu. Tu que craques i paraules sus l'encuse drut de consonants de ferre dessot l'arbombar de l'idea martel que ren s'arresta drant lo miralh dal contratemps al mòrdre dal muedre que nos enchastra ent un tot-un dins aquesta lenga larja"*

Sentir quicòm mai que de sense e qu'aquò ane al sense, quiçòm qu'engenha a còps de mots una matèria que d'unès volon sonar simplament "fonccion poètica". Una fonccion vitala, logica/ecologica per la quita vida, quicòm qu'al dintre òbra e duerb auturosament suls adrets :

*"Casa e ceresiera es l'ideia que t'arpilha se sies la sera sus la sea."*

Legir l'ombra, empear l'empèri que sèm. Esquiçar l'escur.

L'amor de las causas mortalas noma los objèctes, elements de la Natura empenada ; la bola blava, perdequé ? per tal de crear un luòc novèl e luènh, endefòra de tota mena de repapiatge, per dire un present , que tota òbra del passat o tota òbra que serà pòt pas existir qu'amb lo present quin que siá aquel present.

Ritme, colors e lutz fan aquela "fonccion poètica", Salvagno o sentís plan, el qu'escriu e qu'escalpra la fusta dins una meteissa adralhada plasticiana que ven silenci , "res de res", perque re-presenta pas, mas presenta. Atal . Al present. Se desfaire del mond per saber çò qu'es lo mond vist del costat envèrs, la flor envèrsa... Tot aquò nos ramentariá çò qu'escriguèt Meschonnic dans la *Linha Imaginòt* (n° 45) : "Un poëma celèbra pas, tresmuda."

Lo libre de Salvagno s'endeven que tòmba plan a l'ora d'ara, dins aquel temps d'interrogacion sus l'avenidor de la literatura d'òc : "Aquela òbra que sembla -e de luènh- la pus fòrta en poëssia d'aquesta debuta de siècle ", coma s'escriguèt dins las " novèlles " de l'OC del còp passat. Un siècle XXI de seguir ambe Salvagno...

L'istòria farà lum , donc.

Saber se la lutz s'escampariá pas çaqueùl de darrièr l'empèri d'ombra de cadun...

### **pèire venzac**

Claudio Salvagno, L'Emperi de l'ombra, Jorn, 38 rue de la Dysse, F 34150, Montpeyroux. 20 Euròs

# novèlas

Las edicions " Paradigme " publican *Florilège en mineur,*

*Jongleurs et troubadours mal connus*, de Pèire Bec. Aquest obratge monumental, de 408 paginas, presenta 60 compausicions d'autors considerats coma " mineurs " mai que mai perqué avèm pas gardat fòrça òbras d'eles. Mas la qualitat de mantuna pèça d'aquel volume quita pas d'estabosir. Entre trobadors dels sègles XII e XIII, poètas del siècle XIV e dels Jòcs Florals tolosencs, los autors representats aici, en occitan e dins la revirada francesa de Pèire Bec, sèrvan per nosautres una remirabla ressonància uèi encara. Los quites títols dels capítols del libre balhan una idèa de la riquesa de l'obratge : *Le grand chant courtois* (cansós, descòrt, estampida, sextina, sirventés, tensons e partimens, planhs), *La lyrique pieuse*, *Les genres popularisants*, *L'anti-courtoisie*, *Le didactisme courtois*, *Lo gai saber*. Om pòt comandar lo Florilège en mineur a " Paradigme ", 14, quai Saint-Laurent, 45000 Orléans. Lo prètz : 25 euròs dinc'al 31 de decembre de 2004.

De Pèire Bec totjorn, ven d'espelir a las edicions Reclams lo recuèlh de novèlas *Entà créser au móri*. Avèm aici una de las autres facietas de l'escriptura de Pèire Bec : una pròsa gascona lèima que nos porgís aici, al-delai de l'ironia o de la tragedia, de braves mes-satges d'avenidor. Lo libre se pòt comanadar a In Octavo, Camin deu costalat, 64160 Serras-Morlaas. Còsta 17 euròs.

Las edicions Jorn publican *Lo Viatge grand de l'Ulisses d'Itaca*, de Robert Lafont. Es una revirada en verses provençals de setze sillabas, acompanhada de glòssas, dels episòdis màgers de l'*Odissea*. Lo traductor sièc l'autor " vers a vers ". E nos daissam menar, al briu de l'adralhada al còr del poëma e de la lenga nòstra, dinc'a Itaca : Just que naissiá l'ensenha pus esbrilhaudanta, la qu'anònzia que se lèva la lutz de l'Auba dins sa brèça de brumada, alara lo vaissèu traversaire de mar tocava l'Iscla. *Lo viatge grand de l'Ulisses d'Itaca*, a las edicions Jorn, 38, rue de la Dysse, 34150 Montpeyroux. Prètz : 20 euròs

FR 3 Aquitània difusiguèt lo 27 d'octobre una emission constituida per dos films de Miquèl Gayraud consacrats a Bernat Manciet. Lo prumièr permetèt d'ausir a l'encòp la votz pus pròcha de Manciet a la favor d'unas entrevistas lèimas, e sa votz pus enau-rada, la votz d'aquel immense poëma de landa, de mar e de cèl qu'es son òbra empenada. Lo segond film èra vodat a *Orfèu*, operà de Manciet, musica de Jean-Claude Audouin, creat per la Companhia Tiberghien al mes de febrièr de 2004 a Bordèus, amb lo jove Mathieu Dubroca que cantava en occitan (òbra que presentèrem aici lo còp passat).

De *l'art moderne en pays catalan* es un libre per paréisser a las edicions Loubatières a Tolosa. L'obratge estúdia la relacion qu'entretengueron

amb lo païs catalan d'artistas màgers del sègle XX, fils del terraire o venguts del defòra (Maillo, Dufy, Matisse, Picasso...).

La revista Géo publiquèt al mes de julhet de 2004 un numerò titolat *Occitanie, au cœur du Grand Sud*, amb una carta bilingüa encartada dins lo magazine. Un panorama que se voliá pas exaustiu, rai, mas qu'assajava de balhar una idèa de la diversitat e de la riquesa d'Occitania al briu de mantuna adralhada dins tot un fum de domènis (païsatges, lenga e parlars, revòltas, literatura, e sustot retrats de quauques Occitanas e Occitans emblematics).

Lo numerò 59 de la *Linha Imaginòt* ven d'espelir : 48 paginas bravament densas, entre interviews, estudis e analisis de tota mena. Una revista qu'amòda la reflexion, lo debat, mai que necesaris dins un païsatge occitan que mancava d'apòrts critics. L'editorial ramenta la linha de la *Linha Imaginòt* e se titola (*mira por donde*) " Retrouver la ligne d'Ismaël Girard " que d'efièt es sustot aicí la linha ... de Felix Castan. Aqueste numerò es mai que mai ric, amb d'articles fonsals coma lo d'Hervé Terral, de l'Universitat de Tolosa-lo Miralh, sus l'òbra pedagogica de Perbòsc.

L'abonament als 4 numeròs de l'an de la *Linha Imaginòt* còsta 18 euròs : *Linha Imaginòt*, 35, place des Tiercerettes, 31000 Toulouse.

Lo Festival Déodat de Séverac , a Tolosa, presenta, dins l'encastre de las Jornadas Frederic Mistral, *Mirèio*, oratoriò en lenga d'òc d'après Mistral, per recitant, votz e instruments : Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, lo 25 de novembre de 2004, a 20 oras 30.

Lo collòqui *Un pays dans sa langue*, bailejat per Pèire Bec, se debanèt a Sabres (Landas) lo 9 e 10 d'octobre de 2004. L'objectiu èra de far coneïsser a un public larg e eterogenèu l'eiretatge linguistic gascon de la Landa . Los tèmas tractats balhan una indèa de l'interés d'aquelhas jornadas : *Phonétique et substrats : d'où vient la langue ? ; Scripta et variantes dialectales : écrire et communiquer ; Perspectives : une identité pour le pays ?*

*Las jornadas de Larrazet* -que menan dempuèi 1975 un trabalh remirable en favor de la coneissença, l'analisi, l'espandiment de la cultura dins totas sas dimensions fòra centre- questionavan organ l'dèa d'Occitania. Lo prumièr jorn, dissabtes 13 de novembre, permetèt de veire coma se bastiguèt aquela idèa d'Occitania, de Mistral a Perbòsc , e al briu de tot lo sègle XX ( amb Felipe Martel, Josiana Bru e Laurent Abrate) . En serada s'agissiá puèi d'estudiar coma Felix Castan aviá cambiat l'idèa d'Occitania. La segonda jornada, dimenge 14 de novembre, fuguèt consagrada a l'escritura occitana (amb las revistas Reclams, OC, e las edicions Jorn) e a l'ensenhamant d'una lenga " qu'òm se'n poiriá a prumièra vista passar " (amb l'experiéncia de regents, regentas e professors).



## REVISTA DE LAS LETRAS E DE LA PENSADA OCCITANAS

creada en 1923  
per Ismaël Girard

Presidents d'onor :

Max Roqueta, Pau Castelà, Max Allier<sup>†</sup>

Direccion e Abonaments :

Centre Regionau de Documentacion Occitana  
B.P. 27 - 06371 Mouans-Sartoux Cedex

Tel.: 04 92 92 47 24 - Fax : 04 92 92 47 26 - e-mail : migourdon@aol.com

Mandatz totes manescrichs a

Bernat Manciet, a Trensacq - 40630 Sabres - Tel. : 05 58 07 06 56  
Joan-Pèire Tardiu, As Capels, Route de Bias - 47440 Casseneuil - Tel.: 05 53  
70 50 62. e-mail : jptardiu@aol.com

ocrevista@yahoo.fr

Conselh de Redaccion

Directritz : Maria-Loïsa Gourdon

Baile Redactor : Bernat Manciet, amb Joan-Pèire Tardiu, e Jep Gouzy  
(Catalunya)

Membres : Felip Angelau - Jacmes Astor - Franc Bardòu - Sergi Bec - Joan-Frederic Brun - Ramon Chatbert - Joan-Pau Creissac - Dominica Decomps - Renat Duran - Felip Gardy - Rotlan Garrigues - Dòna Ismaël Girard - Joan-Francés Mariot - Bernat Molinier - Jordi Passerat - Jaumes Privat - Alem Surre-Garcia - Pèire Venzac - Florian Vernet - Ana Viguer.

Maqueta:  
Jaumes Privat

Abonament als quatre quaserns de l'an :

França : 25 €

Estudiants : 18 € (sus justificatiu)

Forestier : 31 € - D'ajuda : 50 € - Lo numerò : 7 €  
I.S.S.N. 1169-2332

Publié avec le concours du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur,  
du Conseil Régional Midi Pyrénées , du Conseil Régional d'Aquitaine  
et du Conseil Général de la Haute-Garonne